

Prepis.

Prevod



KOMANDA VI ARMIJSKOG KORPUSA
Civilna kancelarija

Br. 1590/ T.G. prot.
Prilog: 1.=

V.P. 39, 27 aprila 1942 XX

PREDMET: Internacije.

INV. BR. 100533-33/1-4
ARHIV HERCEG-NOVOG

KOMANDI PJEŠADIJSKE DIVIZIJE " MARCHE "	V.P. 32
KOMANDI PJEŠADIJSKE DIVIZIJE " MESSINA "	V.P. 91
KOMANDI PJEŠADIJSKE DIVIZIJE " CACCIATORI DELLE ALPI "	V.P. 100
KOMANDI PJEŠADIJSKE DIVIZIJE " MURGE "	V.P. 154
KOMANDI PJEŠADIJSKE DIVIZIJE " EMILIA "	V.P. 155
KOMANDI ALPINSKE DIVIZIJE " TAURIN NSE "	V.P. 200
KOMANDI KR KARABINJERA VI ARMIJSKOG KORPUSA	SJEDIŠTE

i na znanje:

NJEG. EKC. PREFEKTU IZ

KOTORA

Kao dopuna datih propisa katom br. 1297/ t.g. od 30 marta i.g. (pri-
loženo u prepisu za njeg. eks. Prefekta iz Kotora i za komandu pj. div. " Murge ")
i u vezi propisa odaslanih raspisom 3/C od 1 marta t.g. od komande 2 Armije,
točno određuje kako sljedeći mogućnost djelovanja načina interniranja u logorima
ima tvrdjave Mamule i Prevlake.

- 1)= Na teritoriji nadležnosti armijskog korpusa i zone, pod civilnom vlašću
prefekta iz Kotora.
 - a) U normalnoj situaciji, odnoseće se odluke interniranja u nadležnosti su
rečene vlasti, koja, prije što odredi odašiljanje, izvještće ovu komandu
koja će odrediti logor gdje bi pojedinac ili grupe imale biti internirane
prama povodu i težine djela i prema raspoloživosti mjesta;
 - b) U normalnoj situaciji, komande divizija, pošto se povremeno sporazume
sa ekc. Prefektom iz Kotora, počinjeće mi radi odluke, predloge za inter-
naciju;
 - c) U slučajima iznenaadne hitne ratne potrebe, i u slučaju operacija velikog
obima, komande divizija uputiće mi bez daljnijega predloge za internaciju;
potrebite odluke biće objavljene od ove komande čim bude moguće Kr. Pre-
fekturi u Kotoru.
- 2)= U 2 zoni svaka internacija civilnih lica, osobito odnoseći se na obitelji,
grupa ili čitavih sela, biće od mene odlučeno prama prelozima komanda
divizija, koje se imaju starati da- izvjesti svaku odluku odgovarajućim
nadležnim hrvatskim policijskim vlastima.
- 3)= U 3 zoni, u normalnoj situaciji ili u slučaju iznenaadne ratne potrebe ili
operacija u višem obimu, važi kao pod prethodnim br. 2.
Predlozi za internaciju biće popraćeni u skladu prama priloženom formula-
ru, i sa eventualnim ostalim dokumentima (izvještaji, prijave, zapisnici i t.
d.) spisi radi jasnije motivacije interniranja.
Komandan div. " Emilia " ima striktno da zabrani ~~primanje interniraca~~
komandantima logora primanje interniraca bez naredjenja eks. Prefekta iz
Kotora i odnosnog mog ovlaštenja (V. u a. Bl. a) ili pak po mom naredje-
nju interniranja.

Nijedan internirani neće moći biti oslobođen iz logora bez mog
odobrenja.

Dodijeljen oficir,
Ononi Luigi, s.r.

GENERAL
KOMANDANT ARMIJSKOG KORPUSA
R. DALMAZZO, s.r.

Preveli: 7

Spravili:

Da je ovaj prevod vjerno preveden, tvrdi

Cetinje, 8/XI.1945.


[Signature]



COMANDO DIVISIONE

PROPOSTA DI INTERNAMENTO

1	Numero d'ordine
2	Cognome e nome delle persone che si propongono per l'internamento
3	Paternità
4	Maternità
5	S E S S O
6	Stato civile
7	Luogo di nascita
8	Data di nascita (giorno - mese - anno)
9	Luogo di residenza
10	Zona di pertinenza
11	Professione
12	Religione
13	Motivazione della proposta d'internamento
14	Località dove le persone trovansi attualmente in istato di arresto
15	Campo di concentramento dove si propone vengano internate
16	N o t e



28/01-42-24/16